

- Osnovni račun

Standardni informacioni list u primjeni od 24.06.2025 . godine

Podaci o davaocu usluge	Bosna Bank International d.d. Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-------------------------	---

Vrsta usluge	- Osnovni račun
--------------	-----------------

OPIS I NAMJENA

Osnovni račun u KM je račun za obavljanje platnog prometa s osnovnim uslugama, namijenjen svim fizičkim licima koji imaju zakonit boravak u FBiH, a nemaju otvoren račun za obavljanje usluga platnog prometa u KM (u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH i Zakona o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske).). Ukoliko fizičko lice ima otvoren jedan ili više računa u bankama, ne može imati osnovni račun.

Osnovni račun u KM se otvara u svrhu redovnih priliva sredstava po osnovu plata, penzija, kao i ostalih naknada po osnovu stalnog radnog odnosa, te dodatnih uplata koje mogu biti doznake u zemlji i uplata gotovine na račun. Osnovni račun se otvara na ime.

IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE I USLOVI KORIŠTENJA

U pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu ne postoje ograničenja.

Osnovni račun se otvara u valuti KM (BAM).

Da bi klijent aplicirao za otvaranje osnovnog računa potrebno je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

- Fotokopija lične karte;
- CIPS prijava ne stariji od 3 mjeseca, izuzev ako je ranije uspostavljen poslovni odnos sa klijentom i u slučaju da nije bilo promjene adrese prebivališta;
- Zahtjev za otvaranje računa (u Banci);
- Dokaz o statusu/namjeni (studenta, penzionera, korisnika invalidnine, korisnika socijalne zaštite...)
- Izjava/Statment o nepostojanju osnovnog računa u drugoj ovlaštenoj organizaciji;
- Izjava da će osnovni račun u drugoj ovlaštenoj organizaciji biti ugašen (ukoliko Klijent već u korištenju ima osnovni račun u drugoj Banci);
- Saglasnost za razmjenu podataka;
- Za maloljetna lica (koja nisu stekla poslovnu sposobnost)- rodni list i CIPS prijavu o mjestu prebivališta ne starija od 3 (tri) mjeseca u momentu otvaranja računa.

Potreba dokumentacija za staratelja:

- Fotokopija lične karte;
- CIPS prijava ne stariji od 3 mjeseca, izuzev ako je ranije uspostavljen poslovni odnos sa klijentom i u slučaju da nije bilo promjene adrese prebivališta;
- Rješenje o starateljstvu izdano od strane nadležnog organa, u kojem je navedeno da Staratelj ima pravo otvoriti osnovni račun;

Potrebna dokumentacija za zakonskog zastupnika:

- Fotokopija lične karte;

Dozvoljeno prekoračenje nije moguće odobriti po Osnovnom računu.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i traje do njegovog otkaza, odnosno do nastupanja uslova za raskid Ugovora.

VISINA I PROMJENA PROFITNE MARŽE I ELEMENTINA OSNOVU KOJIH ĆE SE ODREĐIVATI UGOVORENA PROMJENA PROFITNA MARŽA, NJIHOVA VISINA U VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA, PERIODI U KOJIMA ĆE SE MIJENJATI I NAČINE IZMJENE, KAO I FIKSNI ELEMENT AKO JE UGOVOREN

Visina profitne marže se utvrđuje važećom tarifom Banke. Korisnik zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da je upoznat sa važećom tarifom Banke prije zaključenja ovog ugovora i saglasan je sa primjenom iste. Nominalna stopa prinosa u trenutku zaključenja ugovora iznosi 0% fiksno, obračunava se konformnom metodom. Na osnovni račun Banka ne plaća prinos-dobit, te ne postoji obaveza plaćanja poreza za Korisnika.

EFEKTIVNA PROFITNA MARŽA I UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK MORA DA PLATI, ODNOSNO KOJI TREBA DA MU SE ISPLATI, PRIKAZAN PREKO REPREZENTATIVNOG PRIMJERA U KOJEM SU NAZNAČENI SVI ELEMENTI KORIŠTENI U OBRACUNU

Efektivna stopa prinosa je jednaka nominalnoj stopi prinosa.

Reprezentativni primjer:

BANKARSKI PROIZVODI I USLUGE	POGODNOSTI OSNOVNOG RAČUNA
Otvaranje osnovnog računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa), promjenjivo, jednokratno
Dostava izvoda putem e-maila	0,00 KM promjenjivo, mjesečno
Debitna kartica - osnovni korisnik	0,00 KM za izdavanje i 0,00 KM godišnja članarina (uključeno u cijenu paketa) promjenjivo, jednokratno za izdavanje i godišnje za članarinu
Internet bankarstvo eBBI ili/i mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM, uključeno u cijenu Paketa (jedna od usluga za klijente u FBiH, obje usluge za klijente u RS-u) promjenjivo, mjesečno
SMS usluga	0,00 KM (uključeno u cijenu prvih 10 poruka; od 11 poruke se naplaćuje 0,10 KM po poruci); promjenjivo, jednokratno
KVIKO usluga- otvaranje/aktiviranje	0,00 KM - promjenjivo, mjesečno
7 platnih UPP naloga u pojedinačnom iznosu do 100,00 KM (za klijente u RS-u)	0,00 KM prvih 7 (sedam) UPP naloga u pojedinačnom iznosu do 100,00 KM mjesečno (8 (osmi) UPP nalog ili nalog preko KM 100,00 se naplaćuje u skladu sa tarifom Banke) promjenjivo, jednokratno
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati na mjesečnom nivou	2,50 KM (promjenljivo) mjesečno

IZNOS I BROJ RATA FINANSIRANJA I PERIODI U KOJIMA DOSPIJEVAJU (MJESEČNO, TROMJESEČNO I DRUGO)

Nije primjenjivo.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA JEDNOG ILI VIŠERAČUNA NA KOJIMA ĆE SE EVIDENTIRATI TRANSAKCIJE ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ODREĐENOG SREDSTVA OTPLATE, KAKO ZA TRANSAKCIJE PLAĆANJA, TAKO I ZA POVLAČENJA SREDSTAVA, TE SVE DRUGE NAKNADE I TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UGOVORA UZ ODREĐEN JEDALISU FIKSNI ILI PROMJENLJIVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOGU MIJENJATI

FBiH: Banka će po osnovnom računu obračunavati mjesečnu naknadu za vođenje računa u skladu sa važećom tarifom Banke u vrijeme obračuna, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu Federacije Bosne i Hercegovine i ovisi o visini prosječne plate isplaćene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za proteklu godinu. U slučaju izmjene visine prosječne plate, Banka zadržava pravo da koriguje visinu naknade, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem novih tarifa, a koje će biti dostupne u prostorijama Banke i objavljene na službenoj web stranici Banke www.bbi.ba

RS: Banka će po osnovnom računu obračunavati mjesečnu naknadu za vođenje računa u skladu sa važećom tarifom Banke u vrijeme obračuna, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske i ovisi o visini prosječne plate isplaćene na teritoriji Republike Srpske za proteklu godinu. U slučaju izmjene visine prosječne plate, Banka zadržava pravo da koriguje visinu naknade, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem novih tarifa, a koje će biti dostupne u prostorijama Banke i objavljene na službenoj web stranici Banke www.bbi.ba

Vlasnik ovlašćuje Banku da bez njegove dalje saglasnosti troškove naplati iz sredstava na njegovom osnovnog računu, o čemu će ga Banka obavijestiti putem izvoda.

Naknada za otvaranje osnovnog računa	Bez naknade, promjenjivo, jednokratno
Trošak naknade za vođenje osnovnog računa	2,50 KM mjesečno, promjenjivo
Obračun i naplata naknada za vođenje osnovnog računa	Obračun naknade obavlja se automatizmom, posljednji dan u mjesecu. Naplata naknade vrši se automatizmom na dnevnoj bazi zaduženjem osnovnog računa Klijenta za iznos dospjelih, a nenaplaćenih naknada.
Uplata u gotovini na vlastiti račun	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Isplata sa osnovnog računa	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Podizanje mjesečnih izvoda u organizacionom dijelu Banke	0,00 KM, promjenjivo, mjesečno
Dostava izvoda elektronskim putem (e-mail)	0,00 KM, promjenjivo, mjesečno
Printanje izvoda za posljednja 3 (tri) mjeseca	5,00 KM promjenjivo, jednokratno
Printanje izvoda za posljednjih 6 (šest) mjeseci	7,00 KM promjenjivo, jednokratno
Printanje izvoda za posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci	12,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Printanje izvoda iz ranijih godina	17,00 KM promjenjivo, jednokratno

Debitna kartica - osnovni korisnik	0,00 KM za izdavanje i 0,00 KM godišnja članarina, promjenjivo jednokratno za izdavanje i godišnje za članarinu
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u BH mreže bankomata (za FBiH)	2,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u BH mreže bankomata (za RS)	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu uz Debitnu karticu	2,5% (min 15,00 KM) jednokratno, promjenjivo
Naknada za izdavanje - dodatni korisnik	10,00 KM promjenjivo, jednokratno
Godišnja članarina - dodatni korisnik	10,00 KM promjenjivo, godišnje
Naknada za reizdavanje- dodatni korisnik	5,00 KM promjenjivo, svako 4 godine
UPP nalozi (za klijente u RS-u)	0,00 KM prvih 7 (sedam) UPP naloga mjesečno u pojedinačnom iznosu do 100,00 KM, (8 (osmi) UPP nalog ili nalog preko KM 100,00 se naplaćuje u skladu sa tarifom Banke) promjenjivo, jednokratno
Internet bankarstvo eBBI ili/i mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM, promjenjivo, mjesečno
Trajni nalog (standing order i direct debit) - otvaranje	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Kviko usluga - otvaranje/aktiviranje	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Kviko Cash ili Kviko instant	0,30 KM, po transakciji, promjenjivo
Zatvaranje eBBI ili mBBI usluge	15,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje osnovnog računa	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno
Zatvaranje ostalih usluga (debitna kartica, SMS usluga, trajni nalog)	0,00 KM, promjenjivo, jednokratno

INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠTENJA NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA

Otvaranje osnovnog računa ne zahtjeva obavezu korištenja notarskih usluga.

INFORMACIJA O OBAVEZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O SPOREDNIH USLUGAMA POVEZANIM SA OSNOVNIM UGOVOROM, NAROČITO KAD JE ZAKLJUČEN JE TAKVOG UGOVORA OBAVEZNO RADITI DOBIJANJA USLUGE

Osnovni račun sadrži set proizvoda po jedinstvenoj cijeni. Navedeni set usluga se ne može proširivati, nije uslovljeno ugavaranjem sporednih usluga.

PROFITNA MARŽA KOJA SE PRIMJENJUJE U SLUČAJU KAŠNJE I UZMIRENJA OBAVEZA I PRAVILA ZA NJENO PRILAGOĐAVANJE, TE DRUGE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA

Banka ne naplaćuje profitnu maržu niti penale za ovaj proizvod.

UPOZORENJE U VEZI SA POSLJEDICAMA PROPUŠTANJA IZMIRENJA OBAVEZA

Telefonski kontakt sa korisnikom osnovnog računa poslije 30-og dana kašnjenja.

INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA SA INFORMACIJOM O REDOSLIJEDU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ INSTRUMENATA OBEZBJEĐENJA

Za usluge otvaranja i održavanja osnovnog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Vlasnika.

PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA, USLOVI I NAČIN ODUSTAJANJA, KAO I VISINU TROŠKOVA U VEZI S TIM

Vlasnik osnovnog računa ima pravo otkazati uslugu korištenja osnovni računa uz pismeni zahtjev Banci za gašenje istog. Vlasnik osnovnog računa je pri tome obavezan da izmiri sve obaveze nastale korištenjem računa i sa njim povezanih usluga čije korištenje nije moguće bez posjedovanja osnovnog računa. Korisnik je dužan Banci predati i sve instrumente plaćanja koje je koristio za obavljanje transakcija sa svog osnovnog računa. Zatvaranje osnovnog računa vrši se bez naknade.

PRAVO KORISNIKA NA PRIJEVREMENU OTPLATU FINANSIRANJA I PRAVO BANKENA NAKNADU, KAO I VISINU TE NAKNADE

Nije primjenjivo.

PRAVO KORISNIKA DA U TOKU PROCJENE JEGOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI BESPLATNO DOBIJE OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA UVIDA U BAZE PODATAKA

Kod ove vrste usluge ne vrši se provjera kreditne sposobnosti korisnika / vlasnika osnovnog računa.

PRAVO KORISNIKA DA DOBIJE BESPLATNU KOPIJU NACRTA UGOVORA

Klijent ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Klijent ima pravo razmotriti nacrt ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).

PERIODU KOJEM BANKU OBAVEZUJU PODACI DATI U PREGOVARAČKOJ FAZI

7 (sedam) dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.

**USLOVI POLAGANJA NOVČANOG DEPOZITA KOD BANKE, AKO JE TO USLOV ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I MOGUĆNOST I
USLOVI PREBIJANJA FINANSIRANJA I DEPOZITA**

Nije primjenjivo.

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista: ____/____/____ godine

Potpis Vlasnika računa
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis Ovlaštenog lica/Zakonskog zastupnika/Staratelja
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis službenika Banke koji je uručio standardni informacioni list



INFORMATIVNI OBRAZAC ZA DEPONENTA

Osnovne informacije o zaštiti depozita	
Depozite u banci osigurava:	Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine
Iznos osiguranog depozita	70.000 KM po deponentu po banci
Razdoblje nadoknade:	20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci
Valuta nadoknade:	KM (konvertibilna marka)
Kontakt:	Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Vase Pelagića 11a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Telefon: ++387 (0)51 223 440 Faks: ++387 (0)51 223 452 E-pošta: aod@bih.net.ba
Više informacija:	https://www.aod.ba

Dodatne informacije

Maksimalan iznos depozita koji se osigurava je 70.000 KM po deponentu po banci, uključujući pripadajuću kamatu obračunatu do dana nastupanja slučaja osiguranja koji odgovara datumu oduzimanja dozvole za rad banci. Depozit se umanjuje za dugove koje deponent ima prema banci na dan kada joj je oduzeta dozvola za rad.

Osiguranje depozita se ne određuje po osnovu pojedinačnog računa, što znači da se svi depoziti deponenta u jednoj banci zbrajaju, a ukupan osiguran iznos je ograničen na 70.000 KM. Depoziti jednog deponenta u različitim bankama su odvojeno osigurani, svaki do iznosa 70.000 KM.

Isplata se vrši u valuti KM. Sva sredstva deponenta u stranoj valuti preračunavaju se u KM na osnovu srednjeg deviznog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan slučaja osiguranja.

Zajednički račun je račun koji posjeduju dvije ili više osoba. Ako je deponent vlasnik zajedničkog računa, udio svakog deponenta u zajedničkom računu obračunava se jednako između vlasnika računa, osim ako svi vlasnici računa dostave dokaz o suprotnom. Ukupna isplata po zajedničkom računu ograničena je na iznos 70.000 KM po jednom deponentu po banci.

Nadoknada

Sistemom osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini upravlja Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (AODBiH). AODBiH je dužna da sve iznose osiguranih depozita stavi na raspolaganje deponentima, bez neopravdanog kašnjenja, najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci.

Kako bi ostvarili pravo na iznos osiguranog depozita deponenti, uz zahtjev za isplatu, moraju dostaviti dokaz zakonskog vlasništva nad depozitom za koji se potražuje nadoknada. Zahtjevi za isplatu potraživanja deponenata zastarijevaju u roku od pet godina od dana gubitka dozvole za rad banke.

Sistem osiguranja depozita štiti depozite fizičkih i pravnih lica u banci, osim isključenja u skladu sa članom 6. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se desi statusna promjena u banci (npr. spajanje dvije banke), a deponent je imao osigurana sredstva i u jednoj i u drugoj banci biće mu osigurana oba iznosa u roku od tri mjeseca od dana kada je statusna promjena obavljena. Nakon isteka roka od tri mjeseca u novoformiranoj banci osiguran je iznos deponentu do 70.000 KM.

Druge važne informacije

Sve banke koje imaju dozvolu za rad dobijenu od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine su obavezno članice sistema osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini. Kako bi osigurale depozite banke su dužne da plaćaju premiju osiguranja depozita AODBiH. Premiju osiguranja ne plaćaju deponenti.

Potvrda deponenta o primitku: